














# PAS - March 2009 Crescent Heights Station Report

	Average	Uptime	1-hour			24-hour			Exceed 1hr / 24hr
			Max	Objective	Time	Max	Objective	Day	
NO (ppb)	3	100.0%	87	-	Mar-02 09:00	14	-	Mar-11	- / -
NO <sub>2</sub> (ppb)	8	100.0%	45	212	Mar-27 22:00	24	106	Mar-11	0 / 0
NO <sub>x</sub> (ppb)	11	100.0%	126	-	Mar-02 09:00	37	-	Mar-11	- / -
O <sub>3</sub> (ppb)	32	99.9%	54	82	Mar-28 16:00	43	-	Mar-28	0 / -
CO (ppm)	0.19	100.0%	0.72	13.0	Mar-18 07:00	0.29	-	Mar-17	0 / -
THC (ppm)	1.85	99.9%	3.86	-	Mar-30 21:00	2.15	-	Mar-11	- / -
PM <sub>2.5</sub> µg/m <sup>3</sup>	3.7	99.6%	19.8	-	Mar-30 07:00	7.1	30	Mar-17	- / 0




# PAS - March 2009 Crescent Heights Station Report


Concentration Rose for NO<sub>2</sub> (in ppb)




Concentration Rose for O<sub>3</sub> (in ppb)




Concentration Rose for CO (in ppm)



Concentration Rose for THC (in ppm)



Concentration Rose for PM<sub>2.5</sub> (in µg/m<sup>3</sup>)



## Update Summary

An AENV Audit was performed in the month of March - all parameters passed the audit with no issues

A Sulphur Dioxide (SO<sub>2</sub>) analyzer has been installed on April 2, 2009 at the Crescent Heights Station

A meeting was held in Calgary at the EnCana Amphitheatre presenting was Russ Golonowski, Brad Johnston, Bob Scotten and Bob Stone (AENV Director of Monitoring) to existing and prospective members of PAS Oil and Gas Community - Thanks to all members who showed up for support

PAS website changed to [www.palliserairshed.com](http://www.palliserairshed.com)

Nineteen hours (19 hrs) of data was removed from the Wind Head due to being frozen